



2023/24 MORALO WA NAHA WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA LAPENG: KEREITI YA 8 (KOTARA YA 1)

KOTARA YA 1				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
<p>Tekolo ya motheo e radilweng le ho hlophiswa maamong a loketseng e sitsa le ho tjhorisa baithuti ka dintho tse ntjha ho tshwanela ho etswa matsatsing a mararo a qalang beke kotareng ya 1. Matsatsi 1-3. Dintlha tsohle diokelwa ho rekotwa ele ho lekola boiphihlelo le dikgaello tsa baithuti selemo se sa qala. Tlhahiso leseding ena e tla sebediswa ho fana ka boelets bakeng sa ho ruta le ho fana ka mosebetsi ya ditlhakiso ho baithuti.</p>				
1-2	<p>Ho mamela le ho Bua Mawa a ho sebetsa ka ditema tse bohawang le metjha ya ditaba e mengata Ho balla hodimo atikele ya boroutjhara</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho hlopha tlhahisoleseding ka momahano Hlwaya tlotlontswe e nepahetseng le sebopeho sa puo Araba tema Selelekela le qetelo/ sephetho se loketsengS <p>Puisano ya phaposing e itshetlehileng ka tema ya boroutjhara Makgetha a ditema</p> <ul style="list-style-type: none"> Melao le sebopeho sa tema Tshebediso ya puo Tatelano ya mantswe Rejistara le setaele 	<p>Ho bala boroutjhara Makgetha a sehlooho a tema: Sebopeho, baamohedi, tshebediso ya puo, sepheo Makgetha a pono (Tema e fanang ka tlhahiso leseding e ka nna ya menwa/ ralwa hoya ka sebopeho se itseng, ya eba pampitshana ha ngata e mennweng mme e fana ka kakaretso ya tlhahiso leseding ya se bapatswang) Tshebetso ya ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ho ho bala (hlhisa tema) Nakong ya ho bala (makgetha a tema) Kamorao ho ho bala (araba dipotso, bapisa, fumana ho se tshwane, ho lekola) <p>Mawa a ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho okola le ho tlodisa mahlo Ho bala ka botebo Ho akanya moelelo, ho fana ntlha le mohopolo, mokotaba le dintlha tse tshhetsang sephetho qetelo LE <p>Thothokiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Makgetha a sehlooho a thothokiso Sebopeho sa ka hare sa thothokiso Mekgabisopuo/ karaburetso Raeme, morethetho Sebopeho sa kantle tsa thothokiso, mela, diratswana Moelelo wa bonono Maikutlo Mookotaba le molaetsa 	<p>Tema tsa kgokahano Ho ngola kapa ho rala boroutjhara Makgetha a tema</p> <ul style="list-style-type: none"> Tshebediso ya puo Setaele le registara <p>Makgetha a pono</p> <ul style="list-style-type: none"> Selelekela le qetelo/ sephetho <p>Ho ngola le ho rala boroutjhara ka tshutshumetso ya ditshwantsho Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola Ho ngola mokgwaritso Ho boelets mosebetsi Ho bala hape bakeng sa ntlafatso Ho hlaola diphoso Ho nehelana 	<p>Matlafatso ya dibopeho le melawana ya puo tse rutuweng dibekeng tse fetileng: Boemo ba mantswe Mabitso, makgate, maetsi, lehlahi la sebaka la mokgwa Boemo ba polelo: Polelonolo, lekgathe lejwale, lekgathe le fetile, mahlalosi, makgethi, leeme, puo e leeme, puo e nkang lehlakore Moelelo wa mantswe: Maele, mantswe a tobileng, moelelo o sele, dikapolelo, malatodi, moelelo o totobetseng le wa bonono/ bokgabo Matshwao a puo: Feelwana, kgotlo, Matshwao a qotso Makalo Apostrofi Elipsese Tlotlontswe ho tswa temeng Ho lokisa puo ho tswa ho mosebetsi wa baithuti</p>

KOTARA YA 1				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 1: TSA MOLOMO <ul style="list-style-type: none"> HO BALLA HODIMO (Matshwao a 20) Qala ka mosebetsi ona kotareng ya pele mme o qetellwe kotareng ya bobedi ha ho rekotwa matshwao				
3-4	<p>Ho mamela le ho bua, mawa a ho mamela, ho boha, ho buisana ka ho mamamela ditema tsa ditshwantsho, ditema tsa kgaso/ media, mohlala ho rekota video ya ho qapa kapa ho etsa akhaonto ya emeili. Ho mamela le ho bua</p> <p>Tema kutlwisiso e mamelwang.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho rekota mehopollo ya sehlooho le e tshhehatsang ka ho ngola dinoutso Ho arolelana mehopollo le boitemohelo le ho bontsha kutlwisiso ya dikgopolo Hlwaya dithekniki tsa puo e hlohleletsang/ susumetsang Ho araba dipotso <p>Kenya tshhebetsong seo baithuti ba se tsebang</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlwaya mohoplo wa tema Ho mamela bakeng sa moelelo Utlwisisa tema Etsa noutsu Utlwisisa molaetsa Sehalo le registara Baamohedi <p>Temakutlwisiso e mamelwang (medumo feela)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho rekota mehopollo ya sehlooho le e tshhehatsang ka ho ngola dinoutso, etsa lenanetekolo, akaretsa tema ka ho sebedisa mantswa a hao le ho hlahisa tema 	<p>Ho bala/ ho boha tema kutlwisiso e ngotsweng kapa e bohawang. Mohl emeil</p> <p>Mawa a ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho okola le ho tlodisa mahlo Ho bala ka botebo Maikemisetsa le baamohedi Sepheo le sehlopha se lebeletsweng Sepheo le sehlopha sa sepheo Tshusumetso ya tshhebediso ya mefuta ya ditlhaku le boholo, dihlloho le mantswa a hlahosang moelelo <p>LE</p> <p>Ditema tsa dingolwa: Ditshomo</p> <p>Makgetha a bohlokwa a tema ya dingolwa</p> <p>Jwalo ka mophetwa, tlhahiso le kgodiso ya baphetwa, poloto, kgohlano, boitshetleho, tikoloho, mopheti, mookotaba.</p> <p>Tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ho ho bala (hlahisa tema) Nakong ya ho bala (makgetha a ho bala) Ka mora ho ho bala (araba dipotso, bapisa, ho tshwane le ho fapana ha dintho, ho lekola) 	<p>Tema tsa kgokahano</p> <p>Ho ngola emeili</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditlhokeho tsa sebopeliso, setaele aamohedi ba ditaba ba tobilweng, sepheo le dikahare, makgetha a tema Kgetho ya mantswa Tshebediso ya puo e loketseng qalo le qetelo <p>Ngola emeili o ipapisitseng tshhebehalo e hohelang.</p> <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola Ho ngola mokgwaritso Ho boeletsa mosebetsi Ho bala hape bakeng sa ntlafatso Ho hlaola diphoso Ho nehelana 	<p>Matlafatso ya dibopeliso le melawana ya puo tse rutuweng dibekeng tse fetileng:</p> <p>Mahlalosi a mokgwa, nako, a sebaka. leetsi, maetsisi</p> <p>Mahlalosi: papiso, kgodiso</p> <p>Boemong ba polelo:</p> <p>Sebopeliso sa polelo, dipolelwana hlalosi le polelwana makgethi, le dipolelwana, ho nyenyefatso, polelo.</p> <p>Moelelo wa lentse:</p> <p>Mahlalosongwe, malatodi, bobono, puo ya bonono</p> <p>Matshwao a puo: kgutlo, feelwane</p> <p>Mosebetsi wa tlotlontswa ho tswa temeng.</p> <p>Ho lokisa puo ho tswa ho mosebetsi wa baithuti</p>

KOTARA YA 1				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
	<p>Hlahisa Diketsahalo botjha:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dumellanang ka phetolelo/ moelelo o bonwang Tshwantshisa se etsahetseng ditshantshong tse pedi 			
5-6	<p>Mekgwa ya ho mamela le ho bua: Puisano ya sehlopha (mosuwe o etella pele) – ho buisana ka maikutlo, kgetha maikutlo a nepahetseng, tatellana mehopolu ya mantlha ho padi</p> <p>Kutlwisiso ya ho mamela ha o lokisetsa ho ngola kakaretso/ kgutsufatso</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho rekota mehopolu ya sehlooho le e tshhehetsang ka ho ngola dinoutso Ho arolelana mehopolu le boitemohelo le ho bontsha kutlwisiso ya dikgopolo Hlwaya dithekniki tsa puo e hlohleletsang/ susumetsang Ho araba dipotso 	<p>Tema ya sengolwa se kang padi ya batjha</p> <ul style="list-style-type: none"> Puisano ka kakaretso ka makgetha a sehlooho: Baphetwa, tlhahiso le kgodiso ya baphetwa, poloto, kgohlano, boitshetleho, sebaka, mopheti, le mookota <p>Mawa a ho bala tema – dihlooho, dihloohwana, mantswetlhaloso, ditlhakisetso</p> <p>Dikarolo tsa buka – leqephe la sehlooho, leqephe la dikahare, dikgaolo, lenane la mantswa le ditlhaloso tsa wona, dikahare, dihlomathiso, difutunoutso</p> <p>Tshebetso ya ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ho ho bala (hlahisa tema) Nakong ya ho bala (makgetha a tema) Kamorao ho ho bala (araba dipotso, bapisa, fumana ho se tshwane, ho lekola) <p>Titjhare o ruta bokgoni ba ho ngola kgutsufatso ka ho bontsha baithuti melao ya motheo ya ho kgotsufatso</p>	<p>Ho ngola moqoqo: Phetelo/ tlhaloso Kgetho ya mantswa</p> <ul style="list-style-type: none"> Maikutlo a hao le setaele Tlhaloso e hlakileng Sehalo Mehopolu ya sehlooho le e tshhehetsang Dimmapa tsa monahano ho hlophisa le ho hokanya mehopolu <p>Ho nehelana bakeng sa tekanyetso Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola Ho ngola mokgwaritso Ho boeletsa mosebetsi Ho bala hape bakeng sa ntlafatso Ho hlaola diphoso Ho nehelana <p>Ngola moqoqo ho latela tshebetso okgwa wa ho ngola Ho ngola kgutsufatso – baithuti ba kgutsufatso e nngwe ya dikarolo tse amanang le padi</p>	<p>Matlafatso ya dibopeho le melawana ya puo tse rutuweng dibekeng tse fetileng</p> <p>Boemong ba mantswa: Mahlalosi a sebaka makgathe Maemedi: Leamanyi, masupi le marui</p> <p>Boemong ba dipolelo: Maetsi, tumellano ya leetsi la sehlooho, polelwanakgethi Mahokedi Moelelo wa mantswa: Mahlalosongwe malatodi, puo ya bonono Matshwao a puo: Kgutlo, feelwana, letshwao la potso, letshwao la qotso, letshwao la makalo.</p> <p>Mosebetsi wa tlotlontswa ho tswa temeng</p>
<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 2: HO NGOLA</p> <ul style="list-style-type: none"> Moqoqo (kotara ha e ntse e tswella) <p>Moqoqo phetelo/ tlhaloso (Matshwao a 30)</p>				

KOTARA YA 1				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
7-8	<p>Mawa a ho mamela le ho bua Puisano ka sehlopha (e eteletsweng pele ke titjhere) –</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sehlooho sa dipatlisiso • Hlophisa boitsebiso ka kopanelo • Tshehetsa ka mehlala • Kgetholla le ho kgetha tlotlontswe e nepahetseng, puo le melawana • Lokisetsa ka katleho seolekela le sephetho <p>Ho mamela le Ho bua</p> <p>Tema kutlwisiso e mamelwang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho rekota mehopolo ya sehlooho le e tshehetsang ka ho ngola dinoutso • Ho arolelana mehopolo le boitemohelo le ho bontsha kutlwisiso ya dikgopolo • Hlwaya dithekniki tsa puo e hlohleletsang/ susumetsang • Ho araba dipotso 	<p>Ho bala/ ho shebisisa bakeng sa tlhahisoleseding (sebedisa tema tse kang sengolwa sa koranta/ tlaheho ya dipatlisiso/ sengolwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dintlha tsa bohlokwa • Sebopoho • Tshebediso ya puo <p>Tshebetso ya ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala (hlahisa tema) • Nakong ya ho bala (makgetha a tema) • Kamorao ho ho bala (araba dipotso, bapisa, fumana ho se tshwane, ho lekola) <p>Maano a ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho okola le tlodisa mahlo • Ho bala ka botebo • Ho akaretsa • Sepheo le sehlopha seo ho shejwang ho sona • Ho fana ka moelelo le diqeto • Lemoha puo e qhekellang • Tshusumetso ya kgetho le ho se phethise moelelo wa tema • Kamoo puo le ditshwantsho di bonahatsang kateng le ho bopa ditekanyetso le maikutlo • Tshusumetso ya tshebediso ya mefuta ya ditlhaku le boholo, dihlloho le mantswe a hlahosang moelelo <p>Ngola tlhahlobo ya tekokutlwisiso</p>	<p>Sengolwa sa tema kgokahano mohlala. sengolwa sa koranta (se-pa-na)/ patlisiso tlaheho/ mohlophisi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sepheo, sehlopha sa sepheo le sebopoho • Ho hokahanya dirapa • Mahokelo bakeng sa momahano • Sebedisa mefuta e fapaneng ya polelo, mefuta, bolelele le dibopoho • Setaele sa semmuso <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mokgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diphoso • Ho nehelana <p>Ngola tlaheho ya dipatlisiso/ mohlophisi</p>	<p>Matlafatso ya dibopoho le melawana ya puo tse rutuweng dibekeng tse fetileng Boemong mantswe: Maetsi Boemong ba polelo: Dipolelo Sebopoho sa polelo, lekgathe lelwale le lekgathe le fetile, puo e leeme, puo e kgethollang le puo e nkang lehlakore Moelelo wa mantswe, mahlalosongwe Tlotlontswe maemong Mosebetsi wa tlotlontswe ho tswa temeng</p>
<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 3: HO ARABA TEMA (MATSHWAO A 60)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tema ya dingolwa kapa eo eseng ya dingolwa (Matshwao a 20) • Tema e bohuwang (Matshwao a 10) • Kgutsufatso (Matshwao a 10) • Dibopoho le melao ya tshebediso ya puo (Matshwao a 20) 				

KOTARA YA 1				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
9-10	<p>Mawa a ho mamela le ho bua: Mamela puo ka mopresidente/ setho sa leloko se nang le tshusumetso.</p> <ul style="list-style-type: none"> Buisanang ka makgetha a puo e hlophisitsweng Hlwaya le ho hlalosa tshebediso ya puo Hlwaya le ho buisana ka makgetha a puo Puo e hlophisitsweng <p>Puisano ya pale ya ditshomo</p> <p>Pheta dikarolo tsa pale hape.</p> <p>Ho arolelana dintlha, maikutlo, ntlhakemo le baithuti ba bang.</p> <ul style="list-style-type: none"> Qala puisano o be o e tshhehetsa Ho fetola kopano hore e latele motjha o mong. Sireletsa ntlhakemo ya hao Buisanang Tlatsa dikgeo mme o kgothatse sebui Ho arolelana dintlha, maikutlo le dipihlelo le pontso ho fihlella kutlwisiso ya dikgopolo 	<p>Ho Bala/ ho boha tema e ngotsweng kapa e bohawang bakeng sa kutlwisiso. Mohl, puo</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlwaya le ho buisana ka makgetha a sehlooho Ho sekaseka tshebediso ya puo Ho hlwaya le ho buisana ka puo e fehang maikutlo le e susumetsang Ho sekaseka selelekela le qetelo Ho akanya ka moelelo le phethelo Lemoha puo e qhekellang <p>Dingolwa tse jwalo ka Ditshomo</p> <p>Poloto, sekapoloto, selelekela, sesosa sa kgohlano, kgohlano, sehlohlolo, tharolla, tharahano, mothipollo, tjhebelopele le kgetlomorao</p> <ul style="list-style-type: none"> Kgohlano Mophetwa Semelo sa baphetwa Karolo ya mongodi Molaetsa le mokotaba Bokamorao, sebaka le kamano ya dibapadi le mokotaba Maikutlo, mothinya wa ditaba, phethelo <p>Tshebetso ya ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ho ho bala (hlahisa tema) Nakong ya ho bala (makgetha a tema) Kamorao ho ho bala (araba dipotso, bapisa, fumana ho se tshwane, ho lekola) 	<p>Ngola puo ya hao</p> <p>Maikemisetso, baamohedi le sebopoho</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho akanya ka moelelo le qetelo Tshebediso ya puo e qhekanyetsang Lemoha puo e qhekellang Tshusumetso ya kgetho le tlhelo ya moelelo wa tema Kamoo puo le bonahatsang le ho bopa boleng le maikutlo Ho kopantsha diirapa ho mahokelo bakeng sa momahano Sebedisa mefuta e fapaneng ya polelo, mefuta, bolelele le dibopoho Setaele sa semmuso <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola Ho ngola mokgwaritso Ho boeletsa mosebetsi Ho bala hape bakeng sa ntlafatso Ho hlaola diphoso Ho nehelana 	<p>Matlafatso ya dibopoho le melawana ya puo tse rutuweng dibekeng tse fetileng.</p> <p>Boemong ba mantswe: Mabitso – mabitsomamarane, botona le botshehadi, nyenyefatso, tatolano</p> <p>Maetsi: Leetelli</p> <p>Mahlalosi: Dikgato tsa papiso</p> <p>Boemong polelo: maetsi, polelo e tshhehatsang, polelo ya sehlooho, polelwanabitso, polelwanatthalosi polelwanana kgethi makopanyi puo e susumetsang</p> <p>Kgetho matswe: Lehlalosongwe, malatodi, bonono, puo ya bonono</p> <p>Matshwao a puo: Letshwao la makalo, letshwao la potso, feelwane, kgutlo dikgutsufatso</p> <p>Puo maemong</p> <p>Ho thusa baithuti ka thuthapuo e tswang ho tema e ngoiawang</p>

MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO			
<ul style="list-style-type: none"> • Ho mamela le ho bua • Bala ka lentswe le phahameng • Dipuisano tsa sehlopha • Kutlwisiso ya ho mamela • Dipuisano tsa ka sehlopha • Dipatlisiso 	<ul style="list-style-type: none"> • Mosebetsi wa ho bala le ho boha • Mokgwa wa ho bala • Mosebetsi ya ho balla hodimo • Mosebetsi wa ho bala tema kutlwisiso • Mosebetsi wa dingolwa o itshetlehile hodima mefuta e meraro ya dingolwa 	<ul style="list-style-type: none"> • Mosebetsi ya ho ngola le ho nehelana • Mokgwa wa ho ngola • Dirapa • Ho ngola ditema tsa kgokahano • Moqoqo • Ho Ngola ka boqapi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mesongwana ya dibopeho le ditumelano tsa puo • Mefuta e fapaneng ya dibopeho tsa puo le mosebetsi ya tumellano
KEREITI YA 8 SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE KAKARETISO YA MESEBETSI YA TEKANYETSO YA SEMMUSO: KOTARA YA 1			
<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 1 MOSEBETSI: TSA MOLOMO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho balla hodimo (Matshwao a 20) <p>Mosebetsi ona o lokelwa ho etswa kotara ya 1e ntse e tswella ho fihlela o qetellwa ho rekotwa kotareng ya bobedi</p>	<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho ngola moqoqo (Matshwao a 30) <p>Moqoqo Phetelo/ Tlhaloso E ngolwa ha kotara e ntse e tswella</p>	<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 3 (MATSHWAO A 60) HO ARABA DITEMA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tema tsa dingolwa/ tseo eseng tsa dingolwa (Matshwao a 20) • Tema e bohawang (Matshwao a 10) • Kgutsufatso (Matshwao a 10) • Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (Matshwao a 20) 	

2023/24 MORALO WA NAHA WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA LAPENG: KEREITI YA 8 (KOTARA YA 2)

KOTARA YA 2				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
1-2	<p>Mawa a ho mamela le ho bua: Tema kutlwisiso e mamelwang</p> <ul style="list-style-type: none"> Tshebetso ya ho mamela <p>Ho mamela le ho bua</p> <p>Ho mamela kapa ho boha tema ho tswa pading</p> <ul style="list-style-type: none"> Ruta dikgarolo tsa tshebediso puo Kgetha setaele, rejistara le tlotlontswa Sebedisa dikateng tsa tema (Mohlala wa polelo) dintlha (Mohlala: Kgutlo) maqotsi (Mohlala: ditshwantsho) Ho fumana tlhaloso ya mantswa a matjha Dibui di a fpanyetsana Sebedisa puo e susumetsang Thekiniki 	<p>Ditema tsa dingolwa tse kang nobele/ padi</p> <ul style="list-style-type: none"> Makgetha a sehlooho a ditema tsa dingolwa: Jwalo ka baphetwa, tlhahiso le kgodiso ya baphetwa, poloto, kgohlano, boitshetleho, sebaka, mopheti, mookotaba <p>Tshebetso ya ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ho ho bala (hlahisa tema) Nakong ya ho bala (makgetha a tema) Kamorao ho ho bala (araba dipotso, bapisa, tekolo) <p>Mookotaba le molaetsa</p> <p>Mawa a ho bakeng tsa kutlwisiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sepheo le sehlopha se lebelletsweng Ho bopa mehopolo Fana ka maikutlo a hao Kgetholla pakeng tsa dintlha mehopolo taba Tlhaloso e tobileng le e qaqileng <p>Ngola kgutsufatso o ikamahantse le temana</p>	<p>Moqoqo tlhaloso o thehilweng ka nobele/ padi</p> <p>Sebopeho se nepahetseng.</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlophisa dikahare (mmapa wa monahano) Mehopolo ya sehlooho le e tshehetsang. Melao ya diratswana. Tatelano e nepahetseng ya diratswana ho bontsha momahano. Makopanyi bakeng sa momahano Melao ya puo <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola Ho ngola mokgwaritso Ho boeletsa mosebetsi Ho bala hape bakeng sa ntlafatso Ho hlaola diphoso Ho nehelana <p>Ngola moqoqo tlhaloso</p>	<p>Mosebetsi boemong ba lentswe:</p> <p>Makgethi a sebaka</p> <p>Mahlalosi, papiso, kgodiso, mabitsso-hohle, mabitsobitso: leamanyi, boiketsi, le marui, makopanyi</p> <p>Mosebetsi boemong ba polelo:</p> <p>Tatellano e nepahetseng ya mantswa.</p> <p>Diforomo tsa dipotso, pebofatso (euphemisms), sebopeho sa polelo, sekao, lentswe, dipolelo tse tshehetsang, polelo ya sehlooho, makgathe, dipolelo tse kgolo tse tshehetsang, dipolelo tse bonolo le tse rarahaneng.</p> <p>Moelelo wa lentswe: Mekgabisopuo moelelo o tobileng,</p> <p>Boemong, tarakano, mahlalosangwe, malatodi</p> <p>Matshwao a puo le mopeleto</p> <p>Dikgutsufatso, matshwao a potso, letshwao la makalo, letshwao la potso, feelwane</p>

KOTARA YA 2				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
3-4	<p>Mamela Puisano Mawa a ho mamela le ho bua: Puisano e itshetlehileng hodima dintlha tsa setjhaba</p> <ul style="list-style-type: none"> Mamela puisano Nka dinoutsu Puo le matla Sehalo Maikutlo Selelekela le Qetelo Ho araba dipotso <p>Puisano:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bontsha dikarolo Dibui di fana monyetla Hlaloa nthakemo mme le fihlelle tumellano Sebedisa puo e loketseng, setaele le rejistara Nehelana 	<p>Tema ya sengolwa jwalo ka e rekotilweng ya foramo ya televishene, radiyo, ka ho etsisa ho dintlha tse amanang le setjhaba.</p> <ul style="list-style-type: none"> Makgetha a sehlooho a tema Tshebediso ya puo Sebopeho Baphetwa ba sehlooho <p>Tshebetso ya ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ho ho bala (hlahisa tema) Nakong ya ho bala (makgetha a tema) Kamorao ho ho bala (araba dipotso, bapisa, tekolo) <p>Thothokiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Makgetha a sehlooho a thothokiso Sebopeho sa kahare sa thothokiso, mekgabisopuo/ karaburetso, morumo le morethetho Sebopeho sa kantle sa thothokiso, mela, mantswa, diratswana Fonte Moelelo wa bonono Maikutlo Mookotaba 	<p>Ho ngola pusano e itshetlehileng ho dintlha tse amanang le setjhaba</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebopeho Polelo ya selelekela Mehopolo ya sehlooho le e tshhehatsang Tatelano le momahano Kgetho ya mantswa le matshwao a puo <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/ Boitokisetso ba ho ngola Ho ngola mokgwaritso Ho boeletsa mosebetsi Ho bala hape bakeng sa ntlafatso Ho hlaola diphoso Ho bala hape Ho nehelana <p>Ngola puisano</p>	<p>Mosebetsi boemong ba lentswe: Maetsi, maetsi a feletseng</p> <p>Mosebetsi o boemong ba polelo: Lekgathe lejwale, lekgathe lefetile, moelelo o fehlang maikutlo, moelelo o susumetsang, sebopeho sa polelo, tatolo, polelo e ho sebopeho sa potso. Polelo e sebopehong sa potso, le thekniki ya ho araba dipotso, puo-mmui le puo-pehelo.</p> <p>Mosebetsi boemong ba moelelo: Mantswa a tobileng le mantswa a bonono Mahlalosangwe, malatodi, didumanosi, didumatshwano</p> <p>Matshwao a puo le mopeleto: Melao ya mopeleto le tshebediso ya puo</p>
<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 1</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho balla hodimo (Matshwao a 20) <p>Tswella pele ka mosebetsi wa molomo kotareng ya pele mme o o qetelle kotareng ya 2.</p>				

KOTARA YA 2				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
5-6	<p>Mawa a ho mamela le ho bua: Tema kutlwisiso e mamelwang (tema eo e seng ya nnete mohl. atikele ya koranta)</p> <ul style="list-style-type: none"> Mamela bakeng sa kutlwisiso Ngola dinoutso Araba dipotso <p>Dipuisano tsa sehlopha/ Phanele</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlalosa nthakemo ya mongodi Sebedisa puo e nepahetseng, setaele le rejistara Bontsha makgetha a sehlooho a atikele ya makasine Dibui di a fapanyetsang 	<p>Tema eo e seng ya nnete mohl. atekele ya koranta bakeng sa kutlwisiso. Tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ho ho bala (hlahisa tema) Nakong ya ho bala (makgetha a tema) Kamorao ho ho bala (araba dipotso, bapisa, tekolo) <p>Mawa a ho bala bakeng sa kutlwisiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sepheo le sehlopha se tobilweng Ho bopa mehopololo Fana ka maikutlo a hao Kgetholla pakeng tsa dintlha mehopololo taba Tlhaloso e tobileng le e qaqileng <p>(Dipale tsa boholo-holo)</p> <ul style="list-style-type: none"> Poloto, seka-poloto (kgolo ya tlhekelo) Ketsahalo, kgohlano, sehlohlolo, mothipoloho/ seka-sehlohlolo Mothipoloho/ tshenolo Tjhebelopele le kgetlo-morao Kgohlano Dibapadi Tlhahiso le kgolo ya baphetwa Karolo ya mophethi Molaetsa le mookotaba Bokamorao, tikoloho e ikamahantse le mophethwa le mookotaba Maikutlo, pherekano e makatsang/ qetelo Pelaelo le ho makala 	<p>Ngola tekolo botjha e itshetlehileng hodima atekele ya koranta</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebopeho sa tema Kgokahanyo ya ditema Setaele, sehlo le rejisetara Baamohedi Ho dula sehloohong <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola Ho ngola mokgwaritso Ho boeletsa mosebetsi Ho bala hape bakeng sa ntlafatso Ho hlaola diphoso Ho bala hape Ho nehelana <p>Ngola tekolo botjha ya atikele ya koranta</p>	<p>Mosebetsi boemong ba lentswe: Sehlongwapele le sehlongwanthao, makgethi, dikgato tsa papiso</p> <p>Mosebetsi boemong ba polelo: Popo ya polelo, Mefuta ya dipolelo, makgathe, Pebofatso, dikapolelo, tatellano e nepahetseng ya mantswe, dikao, lentswe (mantshwa)</p> <p>Mosebetsi boemong ba polelo: Mahlalosangwe, malatodi Didumatshwano, paronime – mantswe a bopilweng ka melata</p> <p>Matshwao a puo le mopeleto: Mantswe a kgutsufaditsweng, dikgutsufatso, matshwao a potso, letshwao la makalo, kgutlo, feelwane.</p>
<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO YA 4 Ho ngola tema ya kgokahano (Matshwao a 10) (Tse kgutshwane tse 2 kapa le 1 e telele) (Matshwao a 10) E ngolwe pele ho teko e laolwang ya mahareng a selemo</p>				

KOTARA YA 2				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
7-8	<p>Mawa a ho mamela le ho bua: Ho buisana: Ho mamela/ shebella papatso le ho buisana ka yona</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sehalo • Lebelo • Tshebediso ya puo e fehang maikutlo le hlohleletsang • Boholo le bonyane ba fonte • Puo ya mmele <p>Tema kutlwisiso e mamelwang: Nehalo ya molomo mabapi le papatso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekota mehopollo ya sehlooho le ya tshetso ka ho ngola dinoutso • Arolelanang mehopollo le boiphihlele le ho bontsha kutlwisiso ya dikgopolo • Hlwaya dithekniki tse susumetsang/ tse hlohleletsang • Araba dipotso 	<p>Ho bala/ ho boha bakeng sa kutlwisiso (ditema tse bohawang tse kang papatso/ phoustara/ dikhathunu/ diseterepe)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho bala ka botebo • Iketsetse moelelo wa mantse a sa tiwaelehang ka bokgoni ba ho hlasela mantse • Puo e amang maikutlo • Sebedisa disebediswa tsa pono ho matlafatsa molaetsa. • Tshebediso ya matshwao a puo le mongolo. • Tshetso ya ho bala • Pele ho ho bala (hlhisa tema) • Nakong ya ho bala (makgetha a tema) • Kamorao ho ho bala (araba dipotso, bapisa, tekolo) <p>Mawa a ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho okola • Ho tlodisa ditema mahlo • Ho bala ka botebo • Iketsetse diqeto (baphetwa) • Iketsetse moelelo wa mantse a sa tiwaelehang mme o etse qeto 	<p>Tema ya dikgokahano: Papatso/ Phoustara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebopelo se nepahetseng • Sepheo • Makgetha a tema • Tshebediso ya puo • Rejisetara • Tshebediso ya dintho tse bonahalang/ mmala <p>Tsepama hodima tshetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/ Boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mokgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diphoso • Ho bala hape • Ho nehelana <p>Rala le ho bopa papatso/ phoustara</p>	<p>Matlafatso ya dibopelo le ditlwaelo tsa puo tse boletsweng dibekeng tse fetileng.</p> <p>Mosebetsi boemong ba lentse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mopeleto le dipateronre tsa mopeleto • Dikgutsufatso • Mahlalosi le Makgethi, Maele, • Tshebediso ya puo e hlahosang • Tshebediso ya puo e qhekellang <p>Mosebetsi o boemong ba polelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Popo ya polelo • Mabitso, mahlalosi, • Maemedi, lehokedi, dipolelonolo <p>Puo maemong</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho thusa baithuti ka thuthapuo e tswang ho tema e ngolwang
9-10	<p>MOSEBETSI WA SEMMUSO WA 5 TEKO E LAOLWANG YA PHUPJANE HO ARABA DITEMA (Matshwao a 60)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Ditema tsa dingolwa kapa tseo eseng tsa dingolwa (Matshwao a 20) • Potso 2: Tema e bohawang (Matshwao a 10) • Potso 3: Kgutsufatso (Matshwao a 10) • Potso 4: Dibopelo le melao ya tshebediso ya puo (Matshwao a 20) 			

MESEBETSI EO ESENG YA SEMMUSO (Tekanyetso ya ho ithuta ke tshebetso e tswelang)			
<p>Mesebetsi ya ho mamela le ho bua</p> <ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi e fapaneng ya ho mamela le ho bua. 	<p>Mesebetsi ya ho bala le ho boha</p> <ul style="list-style-type: none"> Tshebetso ya ho bala Mesebetsi ya ho balla hodimo Mesebetsi ya ditema kutlwisiso Mesebetsi ya tema dingolwa e itshetlehileng ka ditema tsa dingolo tse hlwauweng <p>Mesebetsi ya dingolwa e ipapisitseng ho dipale tharo tse kgethuweng bakeng sa dikgwedi tse tsheletseng tsa pele.</p>	<p>Mesebetsi ya ho ngola le ho nehelana</p> <ul style="list-style-type: none"> Tshebetso ya ho ngola Ho ngola seratswana Ditema tsa kgokahanyo Meqoqo Ho ngola ka hoiqapela Ho ngola le ho nehelana 	<p>Mesebetsi ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi e fapaneng ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo
KEREITI YA 8 SESOTHO PUO YA KAKARETSO YA MESEBETSI YA TEKANYETSO YA SEMMUSO: KOTARA YA 2			
<ul style="list-style-type: none"> MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO <p>MOSEBETSI: TSA MOLOMO: Ho balla hodimo (Matshwao a 20) Mosebetsi ona o qala kotareng ya 1 ho ya ho ya 2</p>	<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 4</p> <ul style="list-style-type: none"> Tema ya kgokahano (tse 2 tse kgutshwanyane le 1 e telele) <p>Mosebetsi ona o ngolwe pele ho teko e laolwang</p>	<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 5 TEKO E LAOLWANG HO ARABA DITEMA Matshwao a 60)</p> <ul style="list-style-type: none"> Potso 1: Ditema tsa dingolwa kapa tseo eseng tsa dingolwa (Matshwao a 20) Potso 2: Tema e bohawang (Matshwao a 10) Potso 3: Kgutsufatso (Matshwao a 10) Potso 4: Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (Matshwao a 20) 	

2023/24 MORALO WA NAHA WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA LAPENG: KEREITI YA 8 (KOTARA YA 3)

KOTARA YA 3				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
1-2	<p>Mawa a ho mamela le ho bua. Ho mamela bakeng sa tlhahisoleseding</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho mamela tema ya tlhahisoleseding • Mamela nehelano, tshebediso ya puo, lebelo le tlhahiso ya lentswe • Mamela mola wa pale • Buisana le motswalle • Ho qoqa pale • Kgetha pale • Etsa moralo le diphuphutso • Kgetha setaele, rejistara le tlotlontswe • Nehelana ka pale <p>Ho mamela le ho bua</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho balla hodimo ho hlophisitsweng • Dikarolo tsa palekgutsweng • Tlhahiso ya lentswe • Qapodiso e ntle • Poloko ya mahlo 	<p>Tema ya dingolwa jwalo ka palekgutshwe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makgetha a sehlooho a tema ya dingolwa: jwalo ka baphetwa, ketsahalo, puisano, poloto, kgohlano, boitshetleho, tikoloho, mopheti, mookotaba • Tshebetso ya ho bala • Pele ho ho bala (hlahisa tema) • Nakong ya ho bala (makgetha a tema) • Kamorao ho ho bala (araba dipotso, bapisa, tekolo) <p>Thothokiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makgetha a sehlooho a thothokiso • Sebopeho sa kahare sa thothokiso, mekgabisopuo/ karaburetso, morumo le morethetho • Sebopeho sa kantle sa thothokiso, mela, mantswe, diratswana • Fonte • Moelelo wa bonono • Maikutlo • Mookotaba le molaetsa <p>Temakutlwisiso e mamelwang: (Tema ho tswa temeng ya dingolwa e kgethetsweng)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho okola tema, ho e tlodisa mahlo, ho bopa setshwantsho sa monahano • Ho badisisa ka botebo • Ho etsa kakanyo • Moelelo wa mantswe • Nthakemo ya mongodi • Ntliha le mohopolo 	<p>Ngola tema ya dingolwa: palekgutshwe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebopeho se nepahetseng • Sepheo • Mehopolo ya sehlooho le e tshehetsang le sehlopha se tobilweng • Tatelano e nepahetseng ya dipolelo • Ho sebedisa makopanyi bakeng sa momahano • Ho sebedisa mefuta e fapaneng ya dipolelo, botelele le sebopeho <p>Tseпамisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/ Boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mokgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diphoso • Ho nehelana <p>Bopa pale ya hao o sebedisa tshebetso e hlahositsweng: Pale e ntle e badilweng/ phatlaladitsweng ka phaposing.</p> <p>Ngola pale o ka mantswe a hao ho latela mokwa wa ho ngola.</p>	<p>Matlafatso ya thutapuo e entsweng bekeng tse fetileng</p> <p>Mosebetsi boemong ba lentswe: Mabitsohohle, mabitsobitso, mosebetsi</p> <p>Boemong ba polelo: Makgathe, dipolelo, maele le dikapolelo, polelwanakgethi, polelwanathalosi</p> <p>Moelelo wa lentswe: Mahlalosongwe, malatodi, dihomonime,</p> <p>Matshwao a puo le mopeleto: Dipaterone tsa mopeleto, elipse, matshwao a puo dikgutsufatsong</p> <p>Puo maemong</p> <p>Ho thusa baithuti ka thuthapuo e tswang ho tema e ngolwang</p>

KOTARA YA 3				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
		<ul style="list-style-type: none"> Moelelo o fehleng maikutlo Maikutlo a sengodi Nnete le maikutlo Moelelo o hlahoswang 		
3-4	<p>Mawa a ho mamela le ho bua. Ho mamela le ho nka karolo dipuisanong tsa porojeke. Dihlooho tse lokelang ho buisanwa le ho hlahoswa ka phaposeng.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mamela titjhere mabapi le mokgwa wa ho etsa dipatlisiso tse nepahetseng ho latela mofuta le sehlooho se fanweng Mamela le ho ngola dintlha tse mabapi le porojeke <p>a) Hlalosa dipatlisiso b) Etsa dipotso tse 8-10 ho thusa ka dipatlisiso. Mokgwa wa ho atamela:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditaelo Mekgahlelo e fapaneng ho porojeke Botsa le ho araba dipotso Abelana mehopolole le maikutlo ebe o kgetha 	<p>Tema ya dingolwa jwalo ka palekgutshwe Makgetha a sehlooho a tema ya dingolwa: Jwalo ka baphetwa, ketsahalo, puisano, poloto, kgohlano, boitshetleho, tikoloho, mopheti, mookotaba</p> <p>Tshebetso ya ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ho ho bala (hlahisa tema) Nakong ya ho bala (makgetha a tema) Kamorao ho ho bala (araba dipotso, bapisa, tekolo) <p>Bala bakeng sa dintlha tse thehilweng ho dihlooho le mofuta e kgethilweng. Kgetha dintlha tsa dipatlisiso tse tla tliswa sekolong. Maano a ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho okola, le ho tlodisa mahlo Ponahatso Ho etsa dikakanyo Ho etsa maikutlo Moelelo wa mantswe a matjha/ dipolelwana Pono ya mongodi Nnete le maikutlo Moelelo o hlahoswang <p>Ho balla Kutlwisiso le maano a ho bala: itema tse bonwang:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho phopholetsa mehopolole ya mantlha 	<p>Sebedisa mofuta e fapaneng ya bahlophisi ba ditshwantsho ho hlophisa karolo ya dipatlisiso ya porojeke. Dihlooho tse fapaneng di hloka mofuta e fapaneng ya disebediswa. Kgetha le ho etsa diforeimi tse nepahetseng ho tshhetsa mofuta wa sehlahiswa se tla hlahiswa.</p> <p>Tsepamisa maikutlo tshebetsong:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kgetha tlhahisoleseding e nepahetseng Ngola ka mantswe a hao Kgetha foreime e nepahetseng bakeng sa mofuta wa tema e tla hlahiswa Sebedisa dibopeho le melawana ya puo e nepahetseng Sengolwa se seng le se seng se tla hlalosa puo e nepahetseng e tla sebediswa bakeng sa porojeke <p>Theha foreimi e hlokalang bakeng sa mosebetsi wa ho ngola wa porojeke</p>	<p>Matlafatso ya thutapuo e entsweng bekeng tse fetileng Mosebetsi wa boemo ba mantswe: Mantswe a matjha le dipolelwana tse hlokalang bakeng sa dihlooho tse fapaneng. Mosebetsi wa boemo ba polelo: Puo, makgathe, mofuta ya dipolelo. Mefuta ya dirapa, lentswe, dikarolo tsa puo Tlhaloso ya lentswe Puo e hlahosang mantswe le ya tshwantshiso, e hlahosang mantswe, le e hlahosang mantswe, puo ya tshwanthiso, tshebediso ya puo e hlokolosi, puo e buuwang le jakone.</p> <p>Matshwao a puo le mopeleto: Mekgwa ya mopeleto Tlotlontswa boemong bakeng sa mofuta wa tema e loelang ho hlahiswa</p>

KOTARA YA 3				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
		<ul style="list-style-type: none"> • Ho skena ho fumana mehopolo e tshehetsang • Ho bolela esale pele • Ho fana ka moelelo wa mantswe le ditshwantsho tse sa tlwaelehang • Ho hlahloba ho ntshetsa pele kutlwisiso • Phello ya dikgetho le mefokolo mabapi le moelelo • Phello ya tshwantshiso le disebediswa tsa ho bua • Tshusumetso ya mekgwa ya pono • Tshakatsheko ya tse kgethilweng <p>Tlhabisoleseding e be teng setswantsong Mohlophisi, mmapa wa mohopolo kapa Boloka sehloohong se kgethilweng. Hlophisa dintlha tse tla sebediswa bakeng sa karolo e ngotsweng</p>		
MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 6: HO NGOLA KA BOIQAPELO POROJEKE MOHATO 1: DIPATLISISO (Baithuti ba etsa dipatlisiso tsa porojeke) (Matshwao a 20)				
5-6	<p>Ngola – Dingolwa Porojeke Puisano (mosuwe o etella pele/ tataisa) Dipatlisiso tse thehilweng ho dingolwa Porojeke</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mokgwa/ diketsahao • Sepheo • Mokgwa wa ho atamela • Ditaello le ditebello 	<p>Bala bakeng sa boitsebiso Moralo wa dihlooho/ dintho tse fapaneng tsa porojeke, mohlala, tlhabiso ya nehelano ka ho sebeditsa marangrang, pina ya rap, sekaseko, jwalo jwalo.</p> <p>Dikarolo tsa nyanye jwalo ka mophetwa, ketso, moqoqo, fihlela, kgohlano, semelo, tokoloho, mopheti,</p> <p>Tema Poeletso/ kakaretso ya sengolwa le mofuta ya dingolwa (dingolwa/ ditema tse seng dingolwa) baithuti ba ile ba hlahiswa ho semestara sa 1 (Kotara ya 1 le ya 2)</p>	<p>Ho ngola ho ipapisitse le mofuta o sengolwa/ sehlooho sa porojeke Ho ngolwa ha porojeke ya sebele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebopeho le dikarolo tse nepahetseng • Hlophisa ditaba (mmapa wa mehopolo) • Maikutlo a sehlooho le a tshehetsang • Dikopano tsa diratswana • Tswelo-pele e utlwahalang ya dirapa • Ho netefatsa momahano • Mahokelo bakeng sa momahano • Ditumellano tsa puo 	<p>Matlafatso ya thutapuo e entsweng bekeng tse fetileng Mosebetsi wa boemo ba mantswe: Mabitso le mabitsobitso, maemedi a nang le mefuta e fapaneng ya maetsi Boemo ba polelo: Makgathe, dipolelo, dikapolelo le maele a puo le mahlalosi le polelwanakgethi Mantswe a moelelo wa lentswe, malatodi, ditumatschwano</p>

KOTARA YA 3				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
		<p>Mokgwa wa ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho bala pele (Tsebahatsa mongolo) • Nakong ya ho bala (dikarolo tsa mongolo) • Ka mora ho bala (araba dipotso, bapisa, amahanya, lekola) • Molaetsa le molaetsa <p>Maano a ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho okola, ho tlodisa mahlo • Ponahatso • Ho bala ka botebo • Ho fana ka maikutlo • Tlhaloso ya mantswe • Maikutlo a mongodi • Dintlha le maikutlo • Moelelo o hlosang 	<p>Tsepamisa maikutlo ho mokgwa wa ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mokgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diphoso • Ho nehelana 	<p>Matshwao a puo le mopeleto: Dipaterone tsa mopeleto, elipse, matshwao a puo a kgutsufatso le makgutsufatso</p> <p>Mantswe a moelelo</p> <p>Thutapuo ya ho thusa baithuti ho tswa ho dingolwa tsa baithuti</p>
<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 6: HO NGOLA POROJEKE YA BOIQAPELO</p> <p>Boemo ba 2: Ho ngola (baithuti ba qetella ho ngola porojeke tsa bona) (Matshwao a 30)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/ Boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mokgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diphoso • Ho nehelana 				

KOTARA YA 3				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
7-8	<p>Mawa a ho mamela le ho bua Puo ya molomo ka Porojeke Mofuta o tla laolwa ke maemo a sekolo Ho mamela le ho buisana ka ditaba tsa hona jwale tse itshetlehileng ho masedinyana/ dikoranta le diatikele tsa makasine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebedisa sehalo, lebelo le ho phahama le ho theoaha ha lentswe • Ho sebedisa puo e hlohleletsang/ e fehang maikutlo/ e susumetsang • Etsa dikgakollo • Ho tsitlallela melao • Puo ya mmele e loketseng • Selekela se hohelang le qetelo e matla • Sepheo, sehlopha se tobilweng le maemo 	<p>Ithute dirubriki tsa porojeke mme o utlwisise ditlhoko tsa ditekanyetso. Ho bala/ ho boha bakeng sa kutlwisiso (Ditemana tse bonwang le tse ngotsweng) Maano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho okola mehopolu wa mantlha • Ho hlahloba dintlha tse tshhehatsang • Ho bala ka botebo • Ho etsa kakanyo • Ho fana ka moelelo wa mantswe le ditshwantsho tse sa tlwaelehang • Maikutlo a sehlooho le a tshhehatsang • Tshusumetso ya dikgetho le ho siwa le moelelo wa tema • Phello ya tshwantshiso le disebediswa tsa ho bua • Dikgopolo tsa mongodi le diqeto <p>Ho akaretsa tema Ngola dintlha tse eketsehileng (ka lehlakoreng) ho thusa ka ho nehelana ka porojeke ho baithuti le matitjhere</p>	<p>Tema tsa kgokahano: Kgutsofatso/ dintlha tsa tlhahiso bakeng sa karolo ya molomo ya porojeke.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditebello tsa sebopeho, setaele • Bamamedi ba lebelletsweng ba sepheo le moelelo wa taba • Kgetho ya mantswe, tlhaloso e hlakileng • Na ke arabile dipotso • Sebopeho sa polelo, bolelele le mofuta • Sebedisa lehokelo ho netefatsa momahano <p>Tsepamisa maikutlo ho hlalising nehelano e amanang le mofuta le sehlooho se kgethilweng.</p>	<p>Matlafatso ya thutapuo e entsweng bakeng tse fetileng Mosebetsi wa boemo ba mantswe: Jwaloka ha ho hloka hloka bakeng sa sehlooho se kgethilweng bakeng sa porojeke Mosebetsi wa boemo ba polelo: Jwalokaha ho lebeleletswa ke mofuta wa sehlooho se kgethilweng bakeng sa porojeke. Tlhaloso ya lentswe: Jwaloka ha ho bontshitswe ke mofuta wa sehlooho se kgethilweng bakeng sa porojeke. Matshwao a puo le mopeleto: mekgwa ya mopeleto Mantswe a moelelo Thutapuo ya ho lokisa ho tswa ho baithuti' Ho ngola</p>
9-10	<p>Mamela/ sheba le ho bonwa ka sengolwa se bonang, sa mamelwang pono/ Mehloodi e mengata Hlwaya mohopolu wa sehlooho. Ngola dinoutsu Arolelana ka mohopolu wa sehlooho le diphihlelo Bontsha kutlwisiso le mehopolu Hlwaya makgetha susumetsang moo ho kgonehang Nehelana ka tlaleho ya molomo.</p>	<p>Ho bala bukatsatsi Sebopeho e nepahetseng Maikemisetso Ntlha ya sehlooho le e tshhehatsang Tshebediso ya puo Dipolelo tse nepahetseng Sebedisa makopanyi ho boloka momahano Sebedisa mofuta e mengata ya dipolelo Ho bala bukatsatsi Mawa a ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho okola mehopolu wa mantlha 	<p>Ngola pina/ ho ngola dayari Sebopeho se nepahetseng.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sepheo • Mehopolu ya sehlooho le e tshhehatsang • Tatelano e nepahetseng ya dipolelo • Ho sebedisa makopanyi bakeng sa momahano • Sebedisa mofuta e fapaneng ya dipolelo, botelele le sebopeho <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola.</p>	<p>Matlafatso ya thutapuo e entsweng bakeng tse fetileng Mosebetsi boemong ba lentswe: Bonngwe le bongata, Botona le botshehadi, Nyenyefatso Mosebetsi boemong ba polelo: Puosebui le puopehelo, mabotsi, ntlha le mohopolu, sebopeho sa polelo, dipolelo, meeelongata, botona le botshehadi Moelelo wa lentswe:</p>

KOTARA YA 3				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
	<p>Kgetha sehlooho sa porojeke. Hlahisa sehlooho Qapodisa le puo e makgethe. Tshebediso ya mmele Sebedisa mehlodi, e bonahalang le e tla o tataisa Fana ka nehelane e ntle</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ho hlahloba Idntlha tse tshehetsang • Ho bala ka botebo • Ho etsa kakanyo • Ho fana ka moelelo wa mantswa le ditshwantsho tse sa tlwaelehang 	<ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mokgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diphoso • Ho nehelana <p>Ngola pina/ ho ngola dayari</p>	<p>Mahlalosongwe, malatodi, pebofatso, dihomonime, moelelo o totobetseng le wa bonono</p> <p>Matshwao a puo le dipaterone tsa mopeleto: Matshwao a qotso, dipaterone tsa mopeleto</p> <p>Puo maamong Ho thusa baithuti ka thuthapuo e tswang ho tema e ngolwang</p>
<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 8 HO ARABA DINGOLWA (Matshwao a 30)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thothokiso (Matshwao a 10) • Terama/ Tshwantshiso (Matshwao a 10) • Palekgutshwe (Matshwao a 10) 				

MESEBETSI EO ESENG YA SEMMUSO (Tekanyetso ya ho lthuta tshebetso e tswelang pele)			
<p>Mesebetsi ya ho mamela le ho bua</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi e fapaneng ya ho mamela le ho bua • Mesebetsi ya ho mamela le ho bua e tsamaellanang le kotara ya 3 ya dingolwa 	<p>Diketsahalo tsa ho bala le ho boha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kenyelletsa ho ngola ha porojeke kotara 3. • Diketsahalo tsa dingolwa tse itshelehleng hodima mefuta e meraro e laetsweng bakeng sa semestara 	<p>Mesebetsi ya ho ngola le ho nehelana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshebetso ya ho ngola • Ho ngola porojeke ka boiqapelo • Dingolwa tsa teko 	<p>Mesebetsi ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi e fapaneng ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo
<p>Kakaretso ya mesebetsi ya tekanyetso kereiti ya 8 kotara ya 3</p>			
<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 6: HO NGOLA POROJEKE YA BOIQAPELO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etsa diphuphutso mme o ngole porojeke (20+30=50) 	<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 7 HO NGOLA POROJEKE YA BOIQAPELO Nehelana ya porojeke ya molomo (Matshwao a 20) Qala ka mesebetsi wa molomo kotareng ya 3 mme o o qetelle kotareng ya 4 hao rekota matshwao</p>	<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 8 HO ARABA DINGOLWA (Matshwao a 30)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thothokiso (Matshwao a 10) • Terama/ padi (Matshwao a 10) • Palekgutshwe/ tshomo (Matshwao a 10) 	

2023/24 MORALO WA NAHA WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA LAPENG: KEREITI YA 8 (KOTARA YA 4)

KOTARA YA 4				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
1-2	<p>Mawa a ho mamela le ho bua. Temakutlwisiso e mamelwang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho mamela ditaelo/ ditshupiso • Ho ngola dinoutso • Ho araba dipotso ka mekgwa e mengata ya puisano ya molomo <p>Ho fana ka ditaelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebedisa ditaelo • Sebedisa foromo ya ditaelo • Sebedisa motho wa bobedi bakeng sa puisano • Totobatsa ditshupiso • Bontsha bohole • Fana ka lesedi mabapi le meedi ya bohlokwa 	<p>Ho bala tema e bontshang ditshwantsho mohl: Dimmapa, matshwao a tsela, dikala, matshwao a naha</p> <p>Dikerafo, dikerafo tsa tlhahisoleseding</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebopeho • Tshebediso ya puo • Makgetha <p>Etsa hore tlhahisoleseding e be le moelelo Kopanya tlhahisoleseding</p> <p>Tshebetso ya ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala (hlahisa tema) • Nakong ya ho bala (makgetha a tema) • Kamorao ho ho bala (araba dipotso, bapisa, tekolo) <p>Ho bala Boha mmapa, matshwao a supang dibaka Hlwaya le ho buisana ka sepheo le molaetsa wa tlhahiso leseding ya ditema tse bohuwang</p> <p>Ho Bala/ ho boha tema tsa ditshwantsho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho okola • Ho abala ka botebo • Ho etsa dikakanyo <p>Ngola kgutsufatso (sebedisa mmapa wa monahano)</p> <p>Ho bala palekgutshwe Makgetha a sehlooho a sengolwa Mophethwa, semelo, poloto, kgohlano, bokamorao, tikoloho, mophethi/ mookotaba</p> <p>Tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala (hlahisa tema) 	<p>Tema ya kgokahano, mohl: Ditshupiso/ ditaelo Sebopeho se nepahetseng.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sepheo • Mehopolo ya sehlooho le e tshehetsang • Tatelano e nepahetseng ya dipolelo • Ho sebedisa makopanyi bakeng sa momahano • Sebedisa mefuta e fapaneng ya dipolelo, botelele le sebopeho • Mekgahlelo/ mehato e utlwalang • Netefatsa momohano • Mahokedi bakeng sa momahano • Tshebediso ya puo <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mokgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diphoso • Ho nehelana <p>Ngola tema ya ditaelo</p>	<p>Mosebetsi boemong ba lentswe: Maamanyi, papiso, kgodiso Mabitso-hohle le mabitso-bitso, makopanyi</p> <p>Mosebetsi boemong ba polelo: Polelo ya sehlooho. (Polelo ya sehlooho) State mente (statement), makgathe, polelo ya sehlooho Polelo, polelonolo le polelo mararane</p> <p>Moelelo wa lentswe: Mahlalosongwe, malatodi, puo e tobileng, puo ya bonono Jakone e kgethehileng ya sehlooho</p> <p>Matshwao a puo le mopeleto: Dipaterone tsa mopeleto, kgutlo, feelwane</p>

KOTARA YA 4				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
		<ul style="list-style-type: none"> Nakong ya ho bala (makgetha a tema) Kamorao ho ho bala (araba dipotso, bapisa, fumana ho se tshwane, ho lekola) <p>Lokisa baithuti ho kgutsufatsa pale.</p>		
3-4	<p>Ho mamela le ho bua Mawa a ho mamela le ho bua. Ho mamela dipuisano tsa phanele bakeng sa tlhahisoleseding atikeleng tsa dimakasisne le dikoranteng</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebedisa sehalo le lebelo tse loketseng Tshebediso ya puo e qhekatsetsang/ le e susumetsang/ e fehleng maikutlo Sebedisa dikgakollo Sebedisa puo ya mmele e lokelang Selelekela le qetelo e be tse matla tse hapang maikutlo Sepheo, baamohedi le moelelo o tobileng <p>Ho balla hodimo ho hlophisitweng/ ho sa hlophiswang ka atikele ya koranta.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kgetha tema e tliweng ho balwa hodimo. Sebedisa bokgoni bo loketseng ba ho bala jwalo ka sehalo, lebelo, lentswe le nepahetseng, qapodiso, bokgeleke Ho ikwetlisa Bala tema 	<p>Ho bala le ho boha bakeng tlhahisoleseding sebedisa tema ekareng atikele ya koranta/ atikele ya makasine/ puo e ngotsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho okola tema Ho tlodisa tema mahlo Ho badisa ka botebo Ho etsa kakanyo ka (baphetwa, tikoloho, molaetsa) Ntlhakemo ya mongodi Ho akanya moelelo wa mantwe a tlwaelehileng le a sa tlwaelehang Puo ya semmuso/ puo eo e seng ya semmuso Moelelo o tobileng/ o sa tobang Mekgabiso-puo <p>Ho bala tshwantshiso: Dintlha tse latelang di tla matlafatsa kutlwisiso ya baithuti ya tshwantshiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Poloto le seka-poloto manollo, seso sa kgohlano, kgohlano, sehlohlo, mothipoloho/ seka-sehlohlo. Phethelo/ tharollo, tjebelapele le hetla-morao Kgolo ya baphetwa Karolo ya mophethi/ semelo/ ntlhakemo Mookotaba le molaetsa Bokamorao le tlhopiso – kamano ho mophetwa le mookotaba Maikutlo le sehalo 	<p>Ditema tsa kgokahano tse telele/ tse kgutshwane: Atikele ya koranta</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditlhokeho tsa sebopeliso, setaele Baamohedi ba ditaba, maemo le sepheo Kgetho ya mantwe le dibopeliso tsa puo Tshebediso ya puo e qhekanyetsang le puo e susumetsang Puo e susumetsang Tshebediso ya mofuta wa fonte le dikgutlo <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola Ho ngola mokgwaritso Ho boeletsa mosebetsi Ho bala hape bakeng sa ntlafatso Ho hlaola diphoso Ho nehelana <p>Ngola atikele ya koranta</p>	<p>Matlafatso ya thutapuo e entsweng bekeng tse fetileng Mosebetsi boemong ba lentswe: Mabitsokgopolo, mabitsobitso, maetelli, mahlalosi, papiso, katoloso</p> <p>Mosebetsi boemong ba polelo: Tatelano ya bohlokwa ba dipolelo, seratswana se hlosang, puo e susumetsang le e fehleng maikutlo, puo e leeme le e nang le tshekamelo e tadimang ditaba ka lehlakore le le leng, disebediswa tsa bonono</p> <p>Moelelo wa lentswe: Mahlalosongwe, malatodi, puo e tobileng, puo ya bonono</p> <p>Matshwao a puo: Matshwao a qotso, feelwana, kgutlo, matshwao a potso, elipsese</p> <p>Puo maemong Ho thusa baithuti ka thutapuo e tswang ho tema e ngolwang</p>

KOTARA YA 4				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
		<ul style="list-style-type: none"> • Mothinya o sa tiwaelehang/ qetelo • Ditsela tsa sethaleng • Kamano • Puisano/ puo ya motho a le mong/ ho bua o le mong le ketsahalo • Sephetho se sa lebellwang • Nako 		
MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 7 (PAMPIRI YA 3) TSA MOLOMO: (Matshwao a 20) Ho nehelana ka puo ya molomo ka porojeke titjhere o lokela ho qala ka ho laoa mosebetsi ona kotareng ya 3 ho etsa bonnete ba hore baithuti ba hlahlojwa kaofela qetellong ya kotara.				
5-6	<p>Mawa a ho mamela le ho bua: Tsa molomo: Ho tlatsa foromo/ho araba lethathama la dipotso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hlophisa sehlooho sa diphuputso <p>Qholotsa tsebo ya boitshetleho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lekanya sepheo sa tema • Batla moelelo • Ho utlwisisa tema • Ngola dinoutso • Ho utlwisisa molaetsa <p>Ho mamela le ho bua Tema kutlwisiso e mamelwang ho tswa foromong</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho rekota mehopolo ya sehlooho le e tshhehatsang ka ho ngola dinoutso • Ho arolelana mehopolo le boitemohelo le ho bontsha kutlwisiso ya dikgopolo • Hlwaya dithekniki tsa puo e hlohleletsang/ susumetsang • Ho araba dipotso 	<p>Ho bala dipotso tsa/ foromo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhalisoleseding e hlokehang • Tshebediso ya puo • Sebopeho <p>Makgetha a sehlooho</p> <p>Tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala (hlhisa tema) • Nakong ya ho bala (makgetha a tema) • Kamorao ho ho bala (araba dipotso, bapisa, ho tshwana le fapana ha dintho, ho lekola) <p>Dithothokiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makgetha a sehlooho a thothokiso • Sebopeho sa ka hare sa thothokiso, dikapuo, karaburetso, raeme, morethetho • Sebopeho sa ka ntle sa thothokiso, melathothokiso, ditemanathothokiso, • Fonte • Moelelo wa puo ya bonono • Maikutlo • Mookotaba le molaetsa 	<p>Tema ya kgokahano mohl: Ho araba pampiri ya dipotso/ Ho tlatsa foromo Sebopeho se nepahetseng.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sepheo. • Mehopolo ya sehlooho le e tshhehatsang • Tatelano e nepahetseng ya dipolelo • Ho sebedisa makopanyi bakeng sa momahano • Sebedisa mefuta e fapaneng ya dipolelo, botelele le sebopeho <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mokgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diphoso • Ho nehelana <p>Tlatsa Dipotso/ Foromo</p>	<p>Matlafatso ya thutapuo e entsweng bekeng tse fetileng Mosebetsi wa lentswe boemong: Maetsi a tlwaehileng le a sa tiwaelehang, maetsi, mathusi a maetsi</p> <p>Mosebetsi boemong ba polelo: Sebopeho sa polelo, lekgathe lelwale le lekgathe lefetile, puo e nang le leeme, puo e kgetholang le e fehleng maikutlo</p> <p>Moelelo wa lentswe: Mahlalosangwe, malatodi, boemong, moelelo o ipatileng, moelelo o totobetseng</p> <p>Tlotlontswa ho tswa temeng Ho thusa baithuti ka thutapuo e tswang ho tema e ngolwang</p>

KOTARA YA 4				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 9 (PAMPIRI YA 3) <ul style="list-style-type: none"> Ho ngola tema tsa kgokahano (2 tse kgutshwanyane kapa 1 e telele) (Matshwao a 10) Mosebetsi ona o ngole pele ho Tekanyetso Ya Mafelong a Selemo				
7-8	Ho itlhophisetsa teko ya makgaola kgang ho bua: <ul style="list-style-type: none"> Puisano Puo e hlophisitsweng Puo e sa hlophiswang Ho mamela Tema kutlwisiso e mamelwang	Ho itlhophisetsa teko ya makgaola kgang ho bala <ul style="list-style-type: none"> Tema kutlwisiso e balwang Kgutsufatso Tema tse bohuwang Dithothokiso Palekgutshwe Tshwantshiso (Terama) 	Ho itlhophisetsa teko ya makgaola kgang ho ngola: <ul style="list-style-type: none"> Moqoqo Tema tsa kgokahano tse telele Tema tsa kgokahano tse kgutshwane 	Mosebetsi boemong ba lentswe: Ho boeletsa mosebetsi Mosebetsi boemong ba polelo: Ho boeletsa mosebetsi Moelelo wa lentswe: Ho boeletsa mosebetsi Matshwao a puo le dipaterone tsa mopeleto: Ho boeletsa mosebetsi
9-10	TEKANYETSO YA SEMMUSO YA MAKGAOLA-KGANG MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 10 TEKO E LAOLWANG HO ARABA DITEMA (Matshwao a 60) – Pampiri ya 2 <ul style="list-style-type: none"> Potso 1: Ditema tsa dingolwa kapa tseo eseng tsa dingolwa (Matshwao a 20) Potso 2: Tema e bohuwang (Matshwao a 10) Potso 3: Kgutsufatso Potso 4: Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (Matshwao a 20) 			

KAKARETSO YA MESEBETSI YA TEKANYETSO KERETI YA 8 KOTARA YA 4			
<p>Mosebetsi wa ho mamela le ho bua Puisano ya sehlopha / ho bala ho itokiseditsweng/le ho sa itokiseditswang Ho tlatsa foromo Ho mamela temakutlwisiso</p>	<p>Mosebetsi ya ho bala le ho boha</p> <ul style="list-style-type: none"> Tshebetso ya ho bala Mosebetsi ya ho balla hodimo Mosebetsi ya ditema kutlwisiso Mosebetsi ya tema ya dingolwa e itshetlehleng ka ditema tsa dingolwa tse hlwauweng 	<p>Mosebetsi ya ho ngola le ho nehelana</p> <ul style="list-style-type: none"> Tshebetso ya ho ngola Ho ngola seratswana Ditema tsa kgokahanyo Meqoqo Ho ngola ka ho iqapela 	<p>Mosebetsi ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo</p> <ul style="list-style-type: none"> Mosebetsi e fapaneng ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo

KAKARETSO YA MESEBETSI YA TEKANYETSO KERETI YA 8 KOTARA YA 4		
<p>TEKANYETSO YA SEMMUSO YA MAKGAOLA-KGANG MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 7 TSA MOLOMO (Matshwao a 20) (Pampiri ya 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> Nehelano ya porojeke ya molomo <p>Titjhere e lokela ho qala/ ho simolla ho hlahloba baithuti ka mosebetsi ona ho tloha kotareng ya 3 ho etsa bonnete ba hore baithuti bohle ba ya hlahlojwa qetellong ya kotara ya 4</p>	<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 9: (Pampiri ya 3) Ho ngola ho ngola tema tsa kgokahano (2 tse kgutshwanyane kapa 1 e telele E ngolwe pele ho hlahlobo ya mafelo a selemo.</p>	<p>TEKANYETSO YA SEMMUSO YA MAKGAOLA-KGANG MOSEBETSI WA SEMMUSO WA 10 TEKO E LAOLWANG HO ARABA DITEMA (Matshwao a 60)</p> <ul style="list-style-type: none"> Potso 1: Ditema tsa dingolwa kapa tseo eseng tsa dingolwa (Matshwao a 20) Potso 2: Tema e bohuwang (Matshwao a 10) Potso 3: Kgutsufatso (Matshwao a 10) Potso 4: Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (Matshwao a 20)

MESEBETSI YA TEKANYETSO YA SEMMUSO		
MAHARENG A SELEMO	DIPAMPIRI TSA HLAHLOBO TSA MAFELO A SELEMO	
TLHAHLOBO YA SEKOLONG (SBA)	DIPAMPIRI TSA HLAHLOBO TSA MAFELO A SELEMO	
<p>Mosebetsi ya tekanyetso ya semmuso e supileng (7)</p> <p>1 Nehelano ya molomo :(Ho balla hodimo ho habahanya halofo ya selemo ya 1)</p> <p>3 Mosebetsi wa ho ngola</p> <p>1 Ho araba tema</p> <p>1 Tekanyetso e laolwang ya bohareng ba selemo</p> <p>1 Tekanyetso ya ho araba dingolwa</p>	<p>Hlahlobo e ngolwang</p> <p>Pampiri ya 2: Ho araba tema</p> <p>Pampiri ya 3: Ho ngola tema ya kgokahano</p>	<p>Mosebetsi wa tekanyetso ya molomo</p> <p>Pampiri ya 1: Nehelano ya molomo mabapi le ho ngola ka boiqapelo porojeke (Halofo ya bobedi ya selemo)</p>